


*GO PHELENG, GO HWENG,  
GO BOLOKWENG,  
GO TSOGENG, GO TLENG*

 E no ba ka godimo ga e ka ba eng seo re ka go se hlagiša ka maleme a semotho, wa ka fao dipelo tša rena di ikwago, lehono, ge re kgobokana fa ka go ye ya go ikgetha kudu, ye kgethwa mosong. Moso wo o emetše nako yeo ge bodumedi bja rena bo dirilwego kgonthe, ka gobane e be e le go tsogeng godimo gape ga Ngwana wa Gago yo bohlokwa Yo a tlilego go lopolla moloko wohle wa motho. Gomme re fa mosong wo go ketekeng, ga yela ye kgolo, phenyo ye kgolokgolo, Morena, yeo e re dirilego go feta bafenyi ba bobedi lehu, hele le lebitla. Gomme re a Go leboga gore, ka morago ga mengwaga ye yohle e fetilego, re sa kgobokana e sa le bošego mesong go moso wo wa Paseka, go rapela Yena, ka gobane re dumela gore O tla tla gape.

<sup>2</sup> Gomme re tla rapela gore O tla re lebalela tšohle tša dibe tša rena le dikarogo tša rena tšeo di ngwadilwego kgahlanong le rena, bjalo ka ge ka go kokobela re ipolela diphošo tša rena, le go amogela poelano ya Gagwe seabakeng sa dibe tša rena. Fodiša malwetši ao a lego makgatheng ga rena, Morena. Re thuše bjalo ka ge re bala Lentšu la Gago le Lekgethwa, le e lego motheo wa Ditherešo tšohle tšeo O re tlogeletšego go phela ka tšona le go dumela.

<sup>3</sup> Gomme ga re rapelele feela sehlopha se seo se kgobokanego fa, eupša bohle go rarela lefase, ka gore re lebeletše ka mahlo a tetelo le dipelo tša go hlologela bakeng sa go bowa ga Gagwe. Re eme lehono ka leswiswing, ka go tlhakatlhakano, gore ge, gantši nako efe kapa efe, gore setsenwa se se itšego se ka no butšwetša godimo mabapi le se sengwe, le go phetla konopi ye nnyane, gomme lefase ka moka le tla butšwetšwa ka go dintshetlana. Bjalo ka ge re boditšwe ke babuši ba bagolo, gore, ntwā e tla ba feela botelele bja diiri di se nene, ge e ka direga gape. Oo! Bjalo ka, re eme lehono gona maraitsaneng a ntwā ye nngwe. Gona, Kereke e eme go maraitsaneng, tsogo yela ya letago kudu, ka gore re tla ubulelwa mmogo le bakgethwa ba ba robetšego, go kopana le Morena lefaufaung, le go ba le Yena go ya go ile.

<sup>4</sup> Re tlile go rapela Wena, Morena. Gomme re amogele lehono. Šegofatša palo ya Lentšu la Gago, go opelweng ga dikoša, go rerweng ga Ebangedi, amogela dithapelo tša ba go itshola. Ekwa thapelo bakeng sa molwetši, gomme hwetša letago go

Wenamong, ka gore re e kgopela ka go kokobela ka Leina la Jesu, Morwa wa Gago. Amene.

<sup>5</sup> Go lena bao ba tla ratago go tšea fao re yago go bala mosong wo, bakeng sa Mangwalo.

<sup>6</sup> Gomme re maswabi gore—gore go tseba gore ga re na sebaka sa go dula bakeng sa sehlopha se sekaone se sa batho ba ba tlilego pele mosong wo go rapela le rena, go tšwa dikerekeng tša go fapana le go tšwa dinageng tša go fapana, le ebile ditšhaba tša go fapana, ba kopane mosong wo fa mo Taberenekeleng, bakeng sa go rapela go gogolo mo ga Morena.

<sup>7</sup> Ke duma le phetleng go Puku ya Dipsalme, Dipsalme 22. Ke a tseba se ka go gongwe ke lefelo la go se tlwaelege go bala, bakeng sa tirelo ya Paseka, eupša Modimo ga a tlwaelege.

<sup>8</sup> Gomme bjale ka morago ga tirelo ye, re tla kgaotša mo e ka bago iri ye tee, gore le ke le ye bakeng sa difihlolo. Gomme gona tirelo ya sekolo sa Lamorena e tla thoma ka masometharo a senyane. Gomme morago ka pela ka morago ga tirelo ya Lamorena, go tla ba le tirelo ya kolobetšo fa ka mo—mo mogobeng. Gomme morago sekgaleleng se, ka iri ya boselela, dikarata tša thapelo di tla fiwa bakeng sa tirelo ya phodišo, bakeng sa bošegong bjo. Gomme o na yo moratwa yo itšego yo a babjago le go hloka, elelwa go ba tliša ntle bošegong bjo, gomme, ka gore ye e tla ba nako ya mafelelo re ka bago le se bakeng sa—sa sebakanyana, go le bjalo. Ke a tloga mo mosong, ka iri ya bohloko, bakeng sa Los Angeles le go kgabola Lebopo la Bodikela, bakeng sa molokoloko wa ditirelo.

<sup>9</sup> Bjale ka go Dipsalme 22, re tla bala.

*Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntlogeletšeng?  
gobaneng o le kgole bjalo go tlogeng go nthuša, . . . go  
tšwa mantšung a go rora ga ka?*

*. . . Modimo wa ka, ke lla mo mosegareng, eupša wena  
ga o nkwe; le sehleleng sa bošego, gomme ga se ka homola.*

*Eupša wena o yo mokgethwa, O wena o duletšego  
ditheto tša Israele.*

*Botatawešo ba tshepetše go wena: ba tshepile gomme  
wena o ba phološitše.*

*Ba lletše go wena, gomme ba phološwa: ba tshepetše  
go wena, gomme ga se ba šegamišwa.*

*Eupša ke nna seboko, gomme e sego motho; kgobogo  
ya batho, . . . go nyatšwa ke batho.*

*Bohle ba ba ba mponago ba ntshega go nkweri: ba  
thunya ntle pounama, gomme ba šikinya hlogo, ba re,*

*O tshepetše go MORENA gore o tla mo phološa; a nke a  
mo phološe, go boneng o thabetše go yena.*

*Eupša wena ke wena a ntšhitšego ntle ga popelo: wena o ntirile go holofela ge ke be ke le matsweleng a mme wa ka.*

*Ke lahlešwe go wena go tloga popelong: wena o Modimo wa ka go tšwa mpeng ya mme wa ka.*

*Se be kgole go tloga go nna; ka gore bothata bo kgauswi; ka gore ga go motho go thuša.*

*Dipoo tše ntši di ntikile: dipoo tše maatla tša Basani di mpeile go dikologa.*

*Ba nkahlametše ka magano a bona, bjalo ka tša go bolaya le . . . ditau tše rorago.*

*Ke tšholletšwe ntle bjalo ka meetse, . . . mašapo a ka ohle a nokologile: pelo ya ka e bjalo ka moti; e tologela ka bogareng bja boteng diteng tša ka.*

*Maatla a ka a gopile bjalo ka lekopelo; . . . leleme la ka le gomaretše mehlagare ya ka; gomme wena o ntlitšitše go lerole la lefase.*

*Ka gore dimpša di ntikeditše: dikopano tša ba babe di ntswaleletše: ba phuntše diatla tša ka le maoto a ka.*

*Nka botša mašapo a ka ohle: gore ba ntebeletše le go ntomolela.*

*Ba abagane diaparo tša ka magareng ga bona, . . . dira matengwa godimo ga seaparo sa ka.*

*. . . se be wena kgole go tloga go nna, O MORENA: . . . maatla a ka, phakiša go nthuša.*

*Phološa soulo ya ka go tšwa go tšhoša; moratiwa wa ka go tloga go maatla a mpša.*

*Mphološe go tšwa molomong wa tau: ka gore wena o nkwele go tloga go dinaka tša nare.*

*Ke tla tsebagatša leina la gago go baena ba ka; mo gare ga phuthego ke tla go tumiša.*

*Ee . . . Lena le boifago MORENA, mo tumišeng; lena bohle dipeu tša Jakobo, Mo tagafatseng; le go mmoifa, lena bohle dipeu tša Israele.*

*Ka gore ga se a nyatše goba go hloya tlaišego . . . ebile ga se a ute sefahlego sa gagwe go tloga go yena; eupša ge a mo lletše, o kwele.*

*Tumišo ya ka e tla ba ya gago ka go phuthego ye kgolo: ke tla lefa ditlamo tša ka pele ga bona bao ba mmoifago.*

*Ba boleta ba tla ja le go kgotsofala: ba tla tumiša MORENA ba ba mo nyakago: dipelo tša lena di tla phela go ya go ile.*

*Magomo ohle a lefase a tla elelwa le go retologela go MORENA: gomme meloko yohle ya ditšhaba e tla rapela pele ga gagwe.*

*Ka gore mmušo ke wa MORENA: gomme yena ke mmušiši magareng ga ditšhaba.*

*Gomme bohle bao ba akotšego godimo ga lefase ba tla ja le go rapela: bohle bao ba theogelago tlase go lerole ba tla khunama pele ga gagwe: gomme ga go yo a ka bolokago soulo ya gagwe mong e phela.*

*Peu e tla mo hlankela; e tla balelwa go Morena bakeng sa moloko.*

*Ba tla tla, le go kwagatša toko ya gagwe go batho gomme ba tla . . . bao ba tla tswalwago, gore o dirile se.*

<sup>10</sup> A nke Morena a oketše ditšhegofatšo tša gagwe go palo ya Lentšu la Gagwe. Ke nyaka go tšea bakeng sa tiragalo ye mosong wo, mantšu a mahlano, gomme godimo ga mantšu ao a mahlano go leka go hlagiša se se lego pelong ya ka, go lena barapedi mosong wo. Ke nyaka mantšu a mahlano a: *Go Pheleng, Go Hweng, Go Bolokweng, Go Tsogeng, Go Tleng.*

<sup>11</sup> Gomme ke nagana moreti o e hlagišitše gabotse ka go kopelo, ya se ke nyakago go se bolela, ge a ngwadile kopelo ye.

Go pheleng, O nthatile. Go hweng, O mphološitše.

Go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka kgolekgole.

Go tsogeng, O lokafaditše ka thelelo go ya go ile.

Letšatši le lengwe O etla, oo, letšatši la letago!

<sup>12</sup> Ga se nke gwa ba le bophelo bo kilego bja phelwa go swana le bja Gagwe, ka gobane O be a le Modimo a bonagetše ka nameng ge A be a belegwa. O be a le tlhagišo ya se Modimo Tate a lego. Gomme Modimo Tate a le lerato, gona Jesu o be a le tlhagišo ka botlalo ya lerato. O be a le lerato le go tloga yona nako ya mathomo yeo diatla tša Gagwe tše nnyane tša lesea di kgwathilego marama a mabotse a mme wa Gagwe. O be a le lerato.

<sup>13</sup> Gomme ke a nagana lehono gore moo ke mo bontši ba palelwago go lemoga gore O be a le lerato. “Modimo ke lerato, gomme bao ba ratago ba tswetšwe ke Modimo.”

<sup>14</sup> “Modimo o ratile lefase gakaakang, ke gore, ba go se ratege, gore O neetše Morwa wa Gagwe a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang a dumetšego go Yena a ka se senyege, eupša o tla ba le Bophelo bjo bo sa felego.”

<sup>15</sup> O hlagišitše lerato la Gagwe ge A be a le fa mo lefaseng, ka ditsela tše dintši tša go fapana, go fihla ga go ganetšege gore O be a le sephedi sa go rata kudu se kilego sa phela. Ke a nagana, ka

Bophelong bja Gagwe fa, O be a hlagiša Modimo. Gomme tsela e nnoši yeo Modimo a ka go hlagišwa go batho ke ka lerato.

<sup>16</sup> Gomme O dirile se gabotse ge A swere yo mongwe wa basadi ba babe kudu bao ba bilego letsatšing la Gagwe, mohlomongwe. Ba mo hweditše go no ba molato, gomme go se tsela go phonyokga, ge a hweditšwe ka bootsweng. Gomme ba mo gogetše godimo pele ga Gagwe, gomme ba re, “Na O re go dirweng go yena?”

<sup>17</sup> Gomme ge A retologetše go yena, gomme, o rile, “Ga ke go ahlole. Sepela gomme o se hlwele o dira sebe.” Go e na le go mo kgoromeletša ntle mokgotheng, go ka gogwa bjalo ka sehlopha sa diphiri godimo ga gagwe, go go kgatla ka matlapa le go tšea bophelo bja gagwe; ya Gagwe ye boleta, ya botho, pelo ya go rata e ile fasefase ka go sebe seo a bego a le ka go sona, o rile, “Ga Ke go ahlole. E no sepela gomme o se hlwele o dira sebe.”

<sup>18</sup> Gomme ge a be a le tseleng ya Gagwe tlase go lebitleng la Latsaro, ke a nagana yeo e be e le nako ye nngwe ye kgolo yeo A hlagišitšego seo Modimo a lego go batho. Ga A feela Modimo yoo a ka swarelago sebe sa tlaselase seo se ka go dirwa, le go tšea ba molato go ba dira go hloka molato, ka lerato la Gagwe la tebalelo, eupša ka morago ga ge lehu le re beile setung, O sa tshwenyega ka rena. Ke nagana O hlagišitše gabotse seo mo tseleng tlase le Mareta le Maria, ge A etla ngwakong fao lehu le tswaletšego ntle bophelo bja motho wa morategi. Gomme mo tseleng ya Gagwe tlase go ya lebitleng, go le bjalo, a le Modimo, o tsebile gore O tla mo tsoša go tšwa bahung, o tsebile gore o be A boditšwe gore ka go wona Mantšu a Gagwe go letše Maatla go mo tsoša go tšwa lebitleng; go le bjalo, ge Yena a bone Mareta le Maria le bao ba ratilego Latsaro, ba lla, Beibele e rile O llile. E be e le eng? Pelo ya Gagwe ye kgolo ya go rata! Ge A bone monna yola, le bagwera ba Gagwe—ba Gagwe ba le bothateng, O bile bothateng le bona.

<sup>19</sup> Ke thakgetše kudu go tseba gore O kgona go hwetšwa magareng ga ba dipelo tše robegilego. Mo manyaming a rena, ga se Yena yo mongwe a ka go re tlogela. O ema hleng le rena ge tšohle di paletšwe, gomme dikholofelo tša mafelelo tša go fihlelela ga lefase di fihlile mafelelong a tšona, O sa le Modimo gomme O a re rata. O bile tlhagišo ya Modimo.

<sup>20</sup> Gomme, oo, ke dumela bjang gore O duma bakeng sa batho ba Gagwe go tlotšwa bjalo ka Moya wa Gagwe, gore re kgone go ya go yo motee go yo mongwe mo melekong le mathateng, le go fa tlhagišo ya kwelobohloko ya Gagwe, bjalo ka ge e tšhologa go tšwa dipeleng tšeo di tswetšwego ka Moya wa Gagwe, go bonagatša ka go kereke lerato la Modimo yo a phelago. Seo se hlagišitše gabotse se A se boletšego, goba moreti a boletšego.

Go pheleng, O nthatile.

21 O bontšhitše se A se dirilego go moloko wohle wa motho, ka tsela ye Modimo a ikemetšego Yenamong ka go Jesu Kriste. O hlagišitše kelello ya Gagwe go moloko wa motho, go swarela le go rata bao ba sa rategogo. Gomme ke a makala, mo mosong wa Paseka ye, ka fao re hlaetšago go seo. Re kgona go rata bao ba re ratago, eupša O ratile bao ba sa nkago ba Mo rata.

22 O be a le yo mogologolo, kemedi ya mathomo, ya lerato le le kilego la betha lefase; gomme a nyatšwa ke bao ba phetšego mo lefaseng, go bao A ba ratilego. Ga go motho a ka tsogogo a rata go swana le Yena; gomme ga go motho a kilego a ke a hloiwa go swana le Yena. Ba Mo hloile le go Mo nyatša, le go Mo gana, eupša ga se se thibele lerato la Gagwe. Sa mafelelo, ge A be a lekeletše mo sefapanong, ka morago ga bophelo bjo A bo phetšego bo se bja dirwa selo eupša dilo tše botse, go swarela ba molato, go fodiša balwetši, gomme feela dilo tše di bego di lokile. Ge A ile . . . mehemo ya mafelelo mo sefapanong, ka mahlapa, mare a dikwero, a bona ba bego ba eme kgauswi, a lekeletše go tšwa sefahlegong sa Gagwe se sekgethwa O goleditše, ka pelo e tletšego lerato, “Tate, ba swarele, ka gore ga ba tsebe se ba se dirago.”

23 O kgonne go kwešiša. A le Modimo, O a kwešiša. Ke ka lebaka le A kgonnogo go re rata ge re be re sa ratege, ka gobane ke Yena Modimo gomme O a kwešiša. “Go pheleng, O nthatile.” Ga go bophelo bo kilego bja swana le bjona, ka gobane bo be bo phuthetšwe ka lerato.

Go hweng, O mphološitše.

24 Lehu, mola ka serapeng sa Edene, Modimo Jehofa o nyakile, kotlo ya sebe ke lehu, gomme go ka se kgone go ba le diphetogo. E ka se kgone go ba tsela ye nngwe ye itšego e tšewago, go tshwenyega ka. Ka gobane, Modimo o godimodimo, gomme ga A ne magomo, gomme Moahlodi wa ohle Magodimo le lefase. Kotlo ya sebe ke lehu, gomme go be go se le o tee a ka kgonago go lefela kotlo ye bakeng sa yo mongwe. Ka gore motho yo mongwe le yo mongwe, le ge a ka hwela motho yo mongwe, eupša o be a le molato le go thoma. Go be go se le o tee wa rena yoo a ka kgonago go thuša yo mongwe, ka gobane bohle re be re le molato. “Re tswaletše sebeng, re kgoloketšwe bokgopong, re tlile lefaseng re bolela maaka.” Gomme go be go se mahlasedi a kholofelo, ga go felo. Re be re ahloetšwe lehu, ke Modimo, gomme sephedi se sengwe le se sengwe seo se kilego sa sepela mo lefaseng se be se le ka tlase ga kahlolo. Go be go ka ba banna ba go loka ba tsoga le go dira dilo tše kgolo, eupša o be a le modiradibe le go thoma.

25 Go be go le tsela e tee e nnoši go yona go patelwa, gomme yeo e bile lehu la Modimo ka Boyena. Kafao Modimo, a le Moya, a ka se kgone go hwa, eupša O tlile tlase ka mmeleng wa nama le go itlhagiša Yenamong ka go bophelo bja lerato; go tšea go loka gola gohle bjoo A bilego, le go bo neela ka go rata bjalo ka Sehlabelo

sa godimodimo, gore a tšee molato wa ba molato. Bohle ba rena re le badiradibe, gomme go se tsela mo lefaseng go rena go ka tsogile ra phološwa. O tlile e se feela gore a bonwe mo lefaseng, eupša O tlile go hwa bjalo ka Sehlabelo.

<sup>26</sup> Abele o e hlagišitše ge a neela go Modimo sehlabelo se sekaone kudu go phala sa Kaine; ge a tlišitše kwana ye nnyane, ka seripa sa moterebe se phuthetšwe go rarela molala wa yona, go leswika. Fale go robetše moisa yo monnyane godimo ga leswika, o gogile seledu sa yona se sennyane morago gomme, ka le—le leswika, a šilaganya mogolo wa yona o monnyane; gomme yona e lla e ehwa, gomme madi a šwahlela ntle, gomme mahuto a yona a mašweu a karabela ka madi. Abele o hlagišitše Khalibari fale.

<sup>27</sup> Ge Kwana ya Modimo, e hlabilwego go tloga go theweng ga lefase, e tlile go tšea legato la badiradibe ba molato, gomme ya šilaganywa le go gobatšwa, le—le go go kwerwa le go dirwa metlae, le go hwa lehu leo go sego sephedi se ka go le hwa ntle ga Modimo ka Boyena, gomme mahuto a Gagwe a madi a lekeletše go tloga magetleng a Gagwe, a rothela mobung, a hlagišitše seo sebe e lego selo se sehlogo ka gona, ge A swanetše go hwa go lopolla motho go tšwa bophelong bja sebe. Ga go selo se ka go hwa ka tsela yela. Ga go selo se ka go emela lehu lela. Go boletšwe gore, “Ge ba phunya lehlakore la Gagwe, gore, go tšwile Madi le meetse.”

<sup>28</sup> Go bile nako ye nngwe ya go feta, ke be ke bolela le yo mongwe mabapi le se. Gomme e be e le rasaentshe yoo a rilego, “Go ne tsela ye tee yeo yela e ka go be e diregile. Gomme e be e se ka lebaka la lerumo la Moroma, gore A hwe; le gona e be e se go loba ga Madi, gore A hwe, ka gobane go be go sa ne Madi ka mmeleng wa Gagwe. Seo a hwilego ka sona, e be e se ka lebaka la lerumo la Moroma goba dipikiri tšeo di kokotetšwego ka diatleng tša Gagwe, goba kgare ya meetlwa ba e beilego godimo ga hlogo ya Gagwe. Eupša ka gobane . . . O hwile ka maswabi, ka gobane o tlile go ba Gagwe Mong gomme ba Gagwe Mong ga se ba Mo amogela. O hwile ka pelo ye e robegilego. Ge, O tsebile tšona dibopša tša nako, gore O tla hwa go lopolla, o bile le mare mo sefahlegong sa Gagwe, gomme O gannwe ke motho.”

<sup>29</sup> Dafida, mengwaga ye makgolo a seswai pele e direga, o goeleditše ka lona lentšu leo A goeleditšego kua Khalibari, “Modimo wa ka, O Ntlogeletše eng?”

<sup>30</sup> A selo se sešoro seo sebe se dirago, se aroganya motho go tloga go Modimo! Gomme O bile moneelo wa sebe woo o ilego wa swanela go neelwa bakeng sa dibe tša rena. Gomme ile a aroganywa go tloga Bogoneng bja Modimo. Sebe se ile sa Mo aroganya. Modimo o beile dibe tša rena godimo ga Gagwe, gomme O ile a aroganywa go tloga go Modimo, gomme ke ka lebaka leo A goeleditšego, “O Ntlogeletše eng?” Gomme ka gobane A ile a tlogelwa, gomme a tšere sebaka se, gomme a

bone batho ba Gagwe, bao A tlilego go ba Mophološi wa bona le go ba fa Bophelo, ba ile ba Mo gana, gomme e Mo nyamišitše, kafao, go fihla A robegile pelo bjalo go fihlela Madi le meetse, le dikhemikhale tša mmele wa Gagwe, di arogana.

<sup>31</sup> Motho a ka se tsoge a tsebile se seo se bilego. Leo ke lebaka go ka se kgonego go ba le o tee gape a ka tsogilego a hwa ka mokgwa wola. Ga ke tshwenyege bontši ka fao o ka go hlakišwa, ka fao ba ka go bea maoto a gago ka gare ga dikota, goba go go saga, ka ditoki, goba go go tshuma ka ditoki; o ka se kgone go hwa lehu lela, ka gobane tlhamego ya gago ga e bjalo ka yela. O be a swanetše go ba Modimo. O be a swanetše go ba, bontši go feta motho. Gomme go nagana, gore, Modimo o hwile. O hwile ka pelo ya go robege, ka manyami a mabjalo go lefase, go fihlela karabelo ya dikhemikhale e direga ka mmeleng wa Gagwe yeo e ka se kgonego go direga ka go wena. O ka se kgone go tlaišega ka mokgwa wola. Ga go na tsela go wena go ba le mohuta wola wa manyami. Kafao go ne o Tee feela a kgonago go e dira, gomme O e dirile.

<sup>32</sup> Fale a lekeletše, bophelo bjola bjo bohlokwa bo sa tsebago selo eupša lerato le go dira gabotse, bo lekeletše fale magareng ga Magodimo le lefase, bo phagamišitšwe godimo fale, a hlobotšwe thosothoso, a gobošitšwe. Nagana ka fao o ka go ba, o hlobotšwe thosothoso; o ka se tsebe kgobošo go se Modimo a tlogo, a lekeletše fale. Ke a tseba sefapano se ne selo se sennyane, bjalo ka ba ne se sengwe go Mo raretša, eupša ga se nke ba dire seo. Seo se no bewa mo sefapanong, goba motaki o e beile fale. Ba mo hlobotše diaparo tša Gagwe go tloga go Yena. O be a se a apare kobo, gomme ba e kgeitše go tloga go Yena gomme ba kempola bakeng sa yona. O ile a gobošwa, go fihla magomong. Go le bjalo, a le Modimo, a swanela go ema, gomme badiradibe ba Mo tshwela sefahlego. Go le bjalo, a le bjona bo—bo botebo bja boitshwaro, a swanela go hwa pele ga lešaba, a hlobotšwe thosothoso. Kamano e bjalo e e tšere godimo ga Gagwe, go fihla e arogantše meetse le Madi. Ga go makatše . . . ke a nagana moreti o e hlagišitše gabotse ge a rile:

Magareng ga maswika a kgokologago le  
 mafaufau a swiswalago,  
 Mophološi wa ka o inamišitše hlogo ya Gagwe  
 gomme a hwa;  
 Eupša lešira le butšwego le utolotše tsela  
 Go ya mathabong a Legodimo le letšatši la go  
 se fele.

<sup>33</sup> Kgontho, O ile a swanelwa go e dira. Lešira le lekeletše magareng ga motho le Modimo, gomme lešira lela le butšwego le utolotše tsela go mathabo a Legodimo le letšatši la go se fele. Khalibari e ra se sengwe, e ra bontši go feta re ka kgonago go hlagiša. Kgontho.



Go pheleng, O nthatile. Go hweng, O  
mphološitše.

Go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka  
kgolekgole.

<sup>34</sup> E šetše e ahlotšwe bjale. Sebe ga se sa na maswaro. Ge A goeleditše mo sefapanong, “Go fedile,” sebe se hwile! Bjale se hwile. Go fedile ka ga sona. Ga se ne maatla. Ga se ne bophelo. Naganang ka yona, batho. Sebe sela, lenaba la batho, se hwile le go se phele, ga se sa na kamego. Se ka se kgone. Ga go makatše letšatši le tswaletše pono ya lona, dinaledi tša se kganye, lefase la fetoga boso, le be ka gohle le lopollwa.

<sup>35</sup> Bjale se hwile, se bolokilwe, ga se phele. Ga se sa na bophelo gape ka go sona, gona se swanetše go bolokwa. Go bolokilwe eng? Mmele wa Modimo o bolokilwe, ka gore e be e le moneelo wa sebe. E be e le Kwana e tshunngwego, e tshunngwe ke mello ya bokgopo. Kwana yela ya go hloka sebe yeo e sa tsebego sebe, Modimo yola Yoo a sa tsebago phošo; bophelo bja Gagwe bo be bo neetšwe, gomme fale go lekeletše moneelo wa sebe. “Go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka kgolekgole.” O swanetše go bolokwa. Mmele, moneelo wa sebe o swanetše go bolokwa.

<sup>36</sup> Ke ka lebaka leo bontši, ka morago ga nakwana, ba tla sepela, o tee ka o tee, go mogobe wo, go kolobetšwa mo Leineng la Jesu Kriste. Gobaneng? Se sengwe se tšere sekgoba. Moya wola o tšwilego ntle ga mmele wola, ge A goeleditše, “Go fedile,” o ahlotše sebe ka mebeleng ya rena. Gomme re swanetše go se boloka, go se sa elelwa le neng. Ke thakgetše bjang gore ke yona.

<sup>37</sup> Ge eng kapa eng e bolokilwe, e utilwe, ga e bonwe. “Gomme go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka kgolekgole.” Modimo a ka se sa bona dibe tša rena gape, ka gore di bolokilwe. Di bolokilwe kae? Ka go Lewatle la Bolebadi. Nagana ka Lewatle la Bolebadi! Modimo a ka se kgone go di elelwa le neng, ka gobane bobedi di hwile le go bolokwa. Ebile se ka se elelwe le neng. Di tšwile mogopolong wa Modimo.

<sup>38</sup> Gape O be a le . . . ka go “go boloka” mo O emetše ka go Testamente ya Kgale. Ba bile le tše pedi . . . Ba bile le moneelo wa sebe mo go hlwekišeng ga sekgethwa. Gomme moneelo wola wa sebe e bile gore ba tšere dipudi tše pedi, gomme pudi e tee e bolailwe; gomme pudi ye nngwe, e bile le dibe tšeo di beilwego godimo ga pudi ye e hwilego di beilwe godimo ga pudi ye e phelago.

<sup>39</sup> Elelwang, Jesu o be a le Nku. O be a le Kwana, eupša ka go taba ye O fetogile pudi. O be a le toko ka gobane O be a le Modimo, Nku. Eupša O tlile pudi, sebe, gore A ke a be moneelo wa sebe bakeng sa ka le lena; go tloga go Nku go ya go pudi.

<sup>40</sup> Gomme Jesu o be a emetšwe ka go bobedi bja diphoofolo, bobedi bja dipudi: Ka gore e tee, o hwile—o hwile bakeng sa poelano; ya bobedi, dibe go tšwa go poelano di beilwe godimo

ga asasele, gomme asasele se tšere dibe tša batho gomme se ile kgole ka lešokeng, go rwala dibe tša batho. E be e le eng? E be e le lehu le poloko ya Morena wa rena Jesu. “Go hweng. . . Go pheleng, O nthatile. Go hweng, O mphološitše. Go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka kgolekgole.” O tšere dibe tša batho godimo ga Yenamong, le go di rwala phonkge tlase ka go merithing ya tlasetlase. O be a le moneelo wa sebe. O bile le dibe tša batho. O ba hwetše. Gomme gape dibe di beilwe godimo ga Gagwe, gomme O rwaletše dibe tša rena kgolekgole, kgole kudu gore Modimo a ka se tsoge a di bone le neng. Naganang ka yona! Oo, Kereke e ka goelela, “Haleluya bakeng sa Mophološi yo bjalo!”

<sup>41</sup> Ga se feela dibe tša rena di lebaletšwe, eupša di bolokilwe ka go Lewatle la Bolebadi, go se sa elelwa le neng. “Go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka kgolekgole.” Di ka se sa elelwa gape, ka gore di ile. Di ka ntle ga mahlo a Modimo. Di golofetše. Di hlakilwe. Di lahlilwe. Modimo ga a sa di elelwa le neng. Eng? Kereke e swanetše go hlalala mosong wo, go tseba gore dibe tša rena di ka se elelwa. Di beilwe ka go Lewatle la Bolebadi, ka gare ga lebitla kgole le tsogo ye itšego. Di hwile neng le neng, le go lebalwa ka ga tšona. Di bjalo ka ge e ke ga sa nke tša ke tša direga. “Go hweng, O mphološitše.” Eupša, “Go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka kgolekgole.” O di tlošeditše kgole kudu go fihla di ile ka go Lewatle la Bolebadi. Oo! Re tseba gore dilo tšela ka kgonthe kudu di dumetšwe magareng ga rena, gomme ka kgonthe ke Therešo. Tšona ke Therešo ya Modimo. Dilo tšela tšohle tše kgolo di be di le ka godimo ga ditlhagišo tša motho. Re be re ka se tsoge ra kgona go hlagiša tebogo go dilo tše bjalo.

<sup>42</sup> Eupša, oo, Paseka yela! “Go tsogeng, O lokafaditše ka thelelo go ya go ile.”

Go pheleng, O nthatile. Go hweng, O  
mphološitše.

Go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka  
kgolekgole. (Seo se be se lokile.)

Eupša, go tsogeng, O lokafaditše.

<sup>43</sup> Go tsogeng e be e le eng? E be e le rasiti ya Modimo, gore mokitlana o patetšwe. “Go tsogeng, o lokafaditše gabonolo go ya go ile.” Oo, a Mophološi, go tsogeng! Modimo o dirile eng? Motho a ka tšaišega, motho a ka hwa, motho a ka bolokwa. Eupša Paseka e bile e kgolokgolo ya tšona ka moka, ka gore e bile tšitšetšo ya Modimo, “Melao ya Ka e phethilwe, dinyakwa tša Ka di phethilwe, yoo ke Yena!” O Mo tsošeditše godimo go tšwa bahung! “Go tsogeng, O lokafaditše gabonolo go ya go ile.” Leina la Gagwe le Lekgethwa le šegofatšwe!

<sup>44</sup> Ga go makatše e tliša maikutlo! Ga go makatše pelo ya motho e ka se kgone go e rwala! Oo, ka tumelo ya rena ya go fenya re kgona go ema kua le go re, “Re lokafaditšwe go ya go ile, gabonolo,” ka gobane O hwile le go bolokwa, gomme Modimo o Mo tšošitše gape mo mosong wa Paseka. Morago, Modimo o

bontšhitše gore Se amogetšwe, dilo tšohle tšeo A di dirilego. Se sengwe le se sengwe se pateletšwe gabonolo, o ka lokologa bjale! “Go tsogeng, O lokafaditše gabonolo go ya go ile.” Oo, ga a gona a se tsogego a tsebile, a se tsogego a nagana ka letšatši lela le legolo ge A tsoga! Gomme Barongwa ba e bone. Ka Magodimong a magodimo, Barongwa ba opetše ditumišo tša Modimo, le go hlalala; ge bakgethwa ba Testamente ya Kgale, ka Paradeising, ba goeleditše, “Haleluya!” “Go tsogeng, O lokafaditše.” Magodimo a šikinyegile, lefase le šikinyegile, paradeisi e šikinyegile, le Legodimo le šikinyegile, ge Lentšu lela le legolo le tlile pele. Godimo go tšwa lebitleng O tsogile! “Go tsogeng, O lokafaditše gabonolo go ya go ile.” Oo, nna!

<sup>45</sup> Morago bakgethwa bao ba hwetšego ka go Yena ba ka kgona go opela ye, ge re lebelela go mogau wola wa go makatša, kua, se A se dirilego. Le a bona? Tiišetšo ya Modimo e bofilwego! “Sebakanyana se sennyane gomme lefase le ka se sa Mpona gape, efela le tla Mpona, ka gore ke tla tsoga go tšwa bahung le go ba le lena, ebile le ka go lena, go fihla bofelong bja lefase; bjalo ka tiišetšo, le kgonthišetšo gore se Modimo a se boletšego ke therešo, le se Ke se boelago ke therešo,” Jesu o boletše. “Ke tla tla ka sebopego sa Moya wo Mokgethwa. Ke tla dira bodulo bja Ka le lena, le go phela le lena go ya go ile.” Gona bakgethwa ba ba nago le kholofelo yeo ya tsogo ka dipelong tša bona, ba ka opela koša ye.

Mo mosong woo wa go phadima le go se be le maru ge bahu ka go Kriste ba tsoga,  
 Le go abelana letago la tsogo ya Gagwe;  
 Ge bakgethiwa ba Gagwe ba tla kgobokana  
 go Legae la bona ka kua ga lefaufau, (ka  
 tiišetšo ye e phethagetšego, ka Setswalelo sa  
 Modimo, ka rasiti ye e ngwadilwego go tšwa  
 go Modimo Yenamong)  
 Ge maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba gona.  
 (Oo, etla ka pela!)

Oo, ga go makatše ba rile:

Go pheleng, O nthatile. Go hweng, O  
 mphološitše.  
 Go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka  
 kgolekgole. Oo!  
 Go tsogeng, O lokafaditše ka thelelo go ya go  
 ile.

<sup>46</sup> Dibe di lebaletšwe. Dihlabelo tše tšohle di ka no ba di bile dinonwane, dihlabelo tšohle tše di ka be di paletšwe. Eupša mo mosong wa Paseka, ge A tsoga, Modimo o netefaditše O Se amogetše. Ga go makatše, e tliša pelo ya motho go haleluya! Ga go makatše e dira banna go ema selebaneng sa lehu! E dira batho ba bitše dilo tšeo di bego di se gona, bjalo ka ge e ke di be di le gona! Eupša gobaneng? “Go tsogeng, O lokafaditše.” O

tseba bjang O tsogile? Gobane, O tsogile ka dipelong tša rena, o lokafaditše ka thelelo go ya go ile!

<sup>47</sup> Matšatši a masomenne moragorago, ge A be a eme, a bolela le bana ba Gagwe, kgogedi ya lefase ya thoma go lahlegelwa ke maswaro a yona. Mešomo e be e feditšwe. Kotlo e be e patetšwe. O bile le rasiti ka seatleng sa Gagwe. E be e le rasiti ya Modimo. O bile le bana, Kereke, badumedi. Sebe sohle se fentšwe. Tsela e kgodilwe. O be a ka se dule mo lefaseng gape. Ke eng se re swerego fa? Kgogedi ya lefase. Kgogedi ya lefase ya thoma go šwalalana, e lahlegetšwe ke go kgwaparetša ga yona. Gobaneng? Go be go fedile nako yeo. Go diragetše eng? O thomile go tsoga go tšwa lefaseng.

<sup>48</sup> “Eyang ka go lefase lohle, gomme le rere Ebangedi go sebopša se sengwe le se sengwe,” go tšwile polelo ya dipounama tša Gagwe. “Eyang ka go lefase lohle, gomme le rere Ebangedi go sebopša se sengwe le se sengwe. Yo a dumetšego gomme a kolobetšwa o tla phološwa, yo a sa dumelego o tla lahlwa. Gomme maswao a a tla latela bona bao ba dumelago. Ka Leina la Ka ba tla leleka meboya ye mebe. Ba tla bolela ka maleme a maswa. Ge ba ka swara disephente goba go nwa dilo tša go bolaya, e ka se ba gobatše. Ge ba bea diatla tša bona go balwetši, ba tla welwa ke maruru. Ka gobane Ke a phela. . . Kgogedi ya lefase e kgaogile kgole go tloga go Nna. Sebe ga se na maswaro. Ke le hwetše. Modimo o e netefaditše, le go fa rasiti ya tsogo. Gomme ka gobane Ke a phela, le a phela le lena! Letšatši le lengwe Ke tla bowa.”

<sup>49</sup> Letšatši le lengwe O etla, oo, letšatši la letago! Gona, o tee. . . Go pheleng, go hweng, go bolokweng, go tsogeng, go tlang, kholofelo ya Kereke lehono!

Go pheleng, O nthatile. Go hweng, O  
mphološitše  
Go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka  
kgolekgole.  
Go tsogeng, O lokafaditše ka thelelo go ya go  
ile.  
Letšatši le lengwe O etla, oo, letšatši la letago!

Ke eng yona? Dilo tše tlhano ka maletere a mahlano, J-e-s-u  
[Ka Seisimane: J-e-s-u-s—Mof.]

Go pheleng, O nthatile. Go hweng, O phološitše  
nna.  
Go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka  
kgolekgole.  
Go tsogeng, O lokafaditše ka thelelo go ya go  
ile.  
Letšatši le lengwe O etla, oo, letšatši la letago!

<sup>50</sup> Re lebeletše go Tla ga Gagwe la Bobedi!

Gomme wo mongwe wa meso ye ya go phadima  
 le go se be le maru  
 Ge bahu ka go Kriste ba tsoga,  
 Le go abelana letago la tsogo ya yela;  
 Ge bakgethiwa ba Gagwe ba tla kgobokana  
 magaeng a bona ka kua ga lefaufau,  
 Ge maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba gona.

Gobaneng? Ke na le rasiti. O tsogile! O tseba bjang? O phela ka pelong ya ka. O phela ka pelong ya kereke ya Gagwe ya go dumela.

<sup>51</sup> Naganang ka yona, bagwera. Mogobe o tla be o lokile feela mo nakong e se kae, ka meetse a borutho, bakeng sa tirelo ya kolobetšo, ka pela ge re bowa.

A re inamišeng dihlogo tša rena feela nakwana.

<sup>52</sup> Ke a makala lehono, ge go na le yo mongwe makgatheng ga rena, goba ba bantši ba le ga bjalo ba sa nkago ba thabela Sehlabelo se go lekanela go Se amogela, gomme o nyaka go gopolwa ka thapelong, gore Modimo o tla bolela ka go tlabo go pelo ya gago, gore wena o tla amogela Sehlabelo sa Gagwe, tlhwekišo ya soulo ya gago.

<sup>53</sup> Gomme elelwang gore lehono re keteka e se go feela nako go apara dikefa tše diswa le go apara diaparo tše mpsha; se se lokilego, ke seka sa se sengwe se seswa. Modimo o dirile se sengwe se seswa. Se, se lokile. Ga se seo feela. Paseka ga e re seo. Goba, go tsoma mebutla ya Paseka goba mae a kgabutlana, le dikgogo tše nnyane tše tšhweu, le go ya pele, yeo ga se kgopolo, ngwanešu.

<sup>54</sup> Paseka ke phenyo, ke phenyo yeo Modimo a e filego go lefase, gore O tsošitše Morwa wa Gagwe Mong go tšwa bahung. “Gore mang le mang a Mo dumetšego, a se ke a lahlega, eupša a be le Bophelo bjo Bosafelego.”

<sup>55</sup> Tsogo e ka ba ka go bophelo bja gago mong. Ge o se ne bjona, a o ka phagamišetša seatla sa gago go Yena mosong wo, ge le sa ne dihlogo tša lena di inamišitšwe, le re ka se, “Modimo, nkgopole, gore Bophelo bjola bja tsogo, a nke bo be ka pelong ya ka.” A o ka phagamiša seatla sa gago le go re, “Nthapelele, Ngwanešu Branham, bjalo ka ge ke phagamiša seatla sa ka”? Morena a go šegofatše. Morena a go šegofatše. A go na le yo motee gape a ka phagamišago seatla sa gago, wa re, “Nthapelele, ngwanešu, ke nyaka go amogela Bophelo bjo bja tsogo”?

Gomme mo mosong woo wa go phadima le go  
 se be le maru, (nagana ka yona bjale ge re  
 sa . . . ? . . .) . . . Kriste o tla tsoga,  
 Le go abelana letago la tsogo ya Gagwe;  
 Ge bakgethiwa ba kgobokana kua ka  
 letšibogong le lengwe,  
 Ge maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba gona.

Ge maina a bitšwa godimo kua,  
 Ge maina a bitšwa godimo kua,  
 (Bjale ge o se na kgonthe, e lokiše, bjale.) . . .  
 bitšwa godimo kua,  
 Ge maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba gona.  
 A nke re šomeleng Mong go tloga . . . (Se ke go  
 lena bakgethwa.) . . . letšatši,  
 A nke re boleleng . . .

<sup>56</sup> Bjale, lena le lego Bakriste, le nyaka go dira keno go Modimo,  
 go šoma kudu; theogelang tlase, phagamišetša seatla sa gago  
 go Yena.

Gomme maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba  
 gona. (Morena a go šegofatše.)

Ge maina a bitšwa godimo kua,  
 Ge maina a bitšwa godimo kua,  
 Ge maina a bitšwa godimo kua,  
 Ge maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba gona.

<sup>57</sup> Morategi Modimo, O bone pelo ye nngwe le ye nngwe ka fa,  
 gomme O tseba maikemišetšo le maikaelelo. Gomme ke rapelela  
 kgaogelo. Modimo, e fe, gore kgaogelo e tla bontšhwa go batho  
 ba. Ba tlile mosong wo go iri ye ya go rapela. Ba tlile go—go lefelo  
 le go kwa Lentšu la Gago.

<sup>58</sup> Gomme bjalo ka ge re boletše, gore, ge O phetše, ga se nke  
 gwa ba le bophelo bjalo ka bja Gago. Go hweng, O bile yo Motee  
 a nnoši Yo a kgonnego go hwa ka mokgwa wola. Ge o be O  
 bolokwa, O rwaletše dibe kgolekgole; o ne dibe tša batho godimo  
 ga Gago, O di tšere go ya go Lewatle la Bolebadi. Eupša, go  
 tsogeng, O lokafaditše ka thelelo go ya go ile. Gomme re a ema,  
 lehono, re letile go Tla ga Gago.

<sup>59</sup> Modimo, ba šegofatše. Re thuše. Re lemoga ga re na nako ye  
 ntši kudu, ka gore e no ba mo monyako. Gomme eng kapa eng. . .  
 Gomme iri e tee go tloga bjale, go ya ka borasaentshe, ditšhaba  
 di ka no se sa ba gona. Gomme re a rapela, Modimo, bjalo ka ge  
 re ema, mosong wo wa Paseka godimo ga mollwane wa go Tla  
 ga Gagwe, kholofelo ya Kereke. Dikete tše dintši di robetše ka  
 kua ka leroleng la lefase, ba letile iri yeo, disoulo tša bona ka  
 tlase ga aletara, di goeletša, “Botelele bjang, Morena? Botelele  
 bjang?” Ke a rapela, Modimo, gore O tla bolela le rena. Gomme  
 a nke re elelwe gore ga go kgathale se re kilego ra se dira fa mo  
 lefaseng, ke se sennyane kudu. Gomme selo se nnoši seo re ka se  
 dirago bjale, ke go letela bakeng sa go Tla ga Gago, le go botša  
 yo mongwe le yo mongwe. Molaetša ke wa potlako. A nke re o  
 iše go batho, ka pela, gore O ka tla nako efe kapa efe. Pele ga  
 dipomo tše tšeo ba bolelago ka tšona, le dimisaele tše, tšeo di ka  
 ba go medupi ya dikete tša bona ba robetše godimo ga lefase ka  
 motsotso o tee wa nako; pele ga seo se direga, O tshepišitše go tla,  
 Morena, go tšea batho ba Gago. Go tla ba ka tsela yeo, Morena.

Kafao, e ka ba motsotso ofe kapa ofe, go ka ba le tsogo, Paseka go Kereke; tsogo go tšwa go bophelo bjo bja sebe, go ya go Bophelo bjo Bosafelego, ka Kriste. Ekwa dithapelo tša rena.

<sup>60</sup> Gomme lehono, bjalo ka ge re eya ka go ditirelo tše dingwe, ka go thuto ya sekolo sa Lamorena, O Morena, bolela gape, gomme anke dipelo tše dintši di sebotšwe ka go tlabo. Gomme a nke ba tle ka ditasene, ka go mogobe wo mosong wo, mosong wo wa Paseka, go bolokwa le Morena Jesu, go amogeleng Sehlabelo sa Gagwe. Ga go kgathale kereke ye ba lego ba yona, goba ke sehlopha sefe sa bodumedi seo ba nago le kopanelo, seo ga se re selo. Eupša a ba amogetše Sehlabelo sela? A ba ipolela gore ga se ba loka, gore Jesu o bile yo Motee wa go loka a nnoši? Gomme O re hwetše, bakeng sa rena. Gomme O tšere dibe tša rena le go di boloka, gomme re ema re nnoši ka go Yena. Dikereke tša rena di ka se kgone go boloka dibe tša rena, bophelo bja rena mong bo ka se kgone go boloka dibe tša rena, eupša Kriste o bolokile dibe tša rena ka go Lewatle la Bolebadi. Modimo, efa bjale gore dilo tše di be tša letago pele ga Gago.

<sup>61</sup> Gona bošegong bjo, Morena, a nke O tle maatleng a tsogo ya Gago, le go šikinya lefelo le le lennyane bjalo ka ge le sa nke la ke la šikinywa. A nke maswao le matete di tšwelele. E bušeletše, bjalo ka ge e bile Malamorena a mmalwa a go feta, Morena, ge balwetši le batlaišwa ba fodišitšwe ka bothakga. Re rapela gore go tla ba gape bošegong bjo, bakeng sa letago la Gago, Morena.

<sup>62</sup> Re swarele go dikarogo tša rena bjale, Morena, gomme a nke ye, e be Paseka ya kgonthe go ba bangwe ba rena, Paseka ya kgonthe go bohle ba rena. Gomme ba bangwe ba bale ba sa nka go ba tseba se ditšhegofatšo tša Paseka di bilego, a nke go be lehono gore Kriste o tsoga ka dipelong tša rena, ka kholofelo ye mpsha, ka Bophelo bjo boswa. Ba šupetše go Khalibari. Ka gore re e kgopela, ka Leina la Jesu. Amene.

<sup>63</sup> [Ga go selo lefelong la theipi—Mor.] . . . go beng le nako ye ya kopanelo. Ke ba bakae ba lena le ratago Morena? E no phagamišang seatla sa lena. Oo, nna, seo se a makatša!

<sup>64</sup> Ke a kwa o ne lesea go šegofatšwa, Ngwanešu McDowell. O tla bowa bakeng sa tirelo ya sekolo sa Lamorena, o ka kgona? Go lokile, seo se tla ba gabotse. Yeo ke ge re tla šegofatša masea le go ya pele, ka nako yeo, ge o sa tshwenyege, yeo e lokile.

<sup>65</sup> Gomme kafao bjale, re ya go lokolla batheeletši bakeng sa nakwana e se kae, gore le kgone go ya go mafelo a lena le go ba le difihlolo tša lena, morago la bowa morago gape. Re thabile gore le be le le fa.

<sup>66</sup> Gomme bjale, a re no emang. Gomme koša yela ya go swana yeo re bilego le yona dinakwana di se kae tša go feta, “Mo go lela la go phadima le go se be le maru . . .” Ke ba bakae ba nago le kholofelo ka go bona? A re le boneng le phagamiša seatla sa lena. Emeng.

. . .wola wa go phadima le go se be le maru (E  
opeleng bjale.)

. . .ge bahu ka go Kriste ba tla tsoga,  
Le go abelana letago la tsogo ya Gagwe;  
Ge baphološwa ba lefase ba tla kgobokana  
godimo ka lehlakoreng le lengwe,  
Gomme maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba  
gona.

Ge maina a bitšwa godimo kua,  
Ge maina a bitšwa godimo kua,  
Ge maina a bitšwa godimo kua,  
Ge maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba gona.

<sup>67</sup> Bjale, ge re sa opela temana ya go latela: “A nke re šomeleng Mong, go tloga ka masa go fihla tšatšana sobela, a nke re bolele,” (e sego ka dilo tša lefase) “eupša, a nke re bolele ka matete ohle a Gagwe, lerato le tlhokomelo.”

Ge re sa dira se, šikinyang diatla le yo mongwe ka morago ga gago, ka pele ga gago, ka thoko ga gago. A nke bohle re dire seo bjale. E re, “Moso wo mobotse, Mokriste mogwera, ke thakgetše go ba ka kerekeng le wena.” Go lokile.

A nke re šomele Mong go tloga . . .  
. . .ka lohle la Gagwe la go makatša lerato le  
tlhokomelo;  
Morago ge tšohle tša bophelo di fetile, gomme  
mošomo wa rena mo lefaseng o phethilwe,  
Gomme maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba  
gona.

Ge maina a bitšwa godimo kua,  
Ge maina . . .  
. . .kua,  
Ge maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba gona.

Gobaneng? Re tla ba gona bjang? Ka gobane: “Go pheleng, O nthatile. Go hweng, O mphološitše. Go bolokweng, O rwaletše dibe tša ka kgolekgole. Go tsogeng, O lokafaditše ka thelelo go ya go ile. Letšatši le lengwe O etla, oo, letšatši la letago.”

Ge maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba gona.  
(Re na le rasiti.)

. . .maina . . .kua,  
Ge maina a bitšwa godimo kua,  
Ge maina a bitšwa godimo kua,  
Ge maina a bitšwa godimo kua, ke tla ba gona.

A re inamišeng dihlogo tša rena.

<sup>68</sup> Morena, moso wo mongwe wa go phadima le go se be le maru, ge re bona molalatladi wo mogolo o etla ka go lefaufau (Leswao la Modimo la kgwerano, kgwerano ya neng le neng: O bolokile tshepišo ya Gagwe.), gona re tla lebelela, go tla, gomme matlapa



a segopotšo a tla be a wela ka sa morago, gomme bale bao ba robetšego ka leroleng la lefase ba tla tsoga go abelana letago la Paseka ya mathomo le Yena, Yo a e kgonagaditšego, Morena wa rena. Ke a Go leboga bakeng sa seo, Morena. Ke thakgetše kudu, Morena, kholofelo yela e dutše ka sehubeng sa ka. Ka gore ke bona magetla a ka a wela, Morena, gomme—gomme bogolo bo thoma go tsatsela godimo; ke godimo ka ntlhoreng ya thaba, ke lebeleletše godimo bjale. Morena, ke thakgetše kudu gore kholofelo yela e tuka ka gare ga ka. Letšatši le lengwe O tla tla. Ke thakgetše kudu gore go ne ba bantši fa lehono bao ba ikwelago go swana.

<sup>69</sup> Ke a rapela, Morena, gore O tla re fa letšatši le legolo, lehono, go re swarela go tšohle tša dikarogo tša rena, bjalo ka ge re ipolela diphošo tša rena, le go ipolela gore ga re na maswanedi. Eupša lehu la Kriste, poloko, tsogo, e re netefaleditše ka Moya wa Gagwe woo o tsogilego ka dipelong tša rena, go re dira batšeakarolo ba tsogo ya Gagwe, gomme re ne tiišetšo ya tsogo ya rena ka dipelong tša rena bjale. Ka gobane go tloga sebeng, re hwile, gomme re tsene ka go Bophelo bjo boswa, gomme re tsogile go tšwa go dilo tša kgale tša lefase go Bophelo bjo boswa. Ke tiišetšo, tefo ya peeletšo, O Morena, yona ke—yona ke tiišetšo ya tsogo ya rena.

<sup>70</sup> Re thabile kudu go e kwa le go ipshina godimo ga rena beng. Dilo tše, re swara bjalo ka mafa a magolo a dipelo tša rena, se sengwe seo tšhelete e ka se kgonego go se reka, lefase le ka se kgone go se phumula, ka gobane Modimo o re file ntle le tefo, ka thalelo bjalo ka ge Kriste a e hwetše.

<sup>71</sup> Bjale, re rapela gore O tla ba le rena mosong wo. Re thuše, bjale, le go khutša dinakwana di se kae, le go bowa morago. Re fe tirelo e kgolo ye e tlogo. Ka gore re e kgopela, ka Leina la Gagwe, Yoo a re rutilego go rapela mmogo [Ngwanešu Branham le phuthego ba rapela mmogo—Mor.]: Tata wešu Yo a lego Legodimong, Leina la Gago a le Kgethege. Mmušo wa Gago o tle. Thato ya Gago e dirwe mo lefaseng, bjalo ka ge e le ka Legodimong. Re fe letšatši le bogobe bja rena bja tšatši ka tšatši. Gomme re swarele makgopo a rena, bjalo ka ge re lebalela bale bao ba senyago kgahlanong le rena. Gomme se re hlahlele molekong, eupša re phološe go tloga bobeng: Gobane Mmušo ke wa Gago, le maatla, le letago, go ya go ile. Amene.

<sup>72</sup> Morena a le šegofatše, bjale, go fihla re le bona gape, ka go e ka ba . . . ka masometharo a senyane. O šikinya diatla le yo motee go yo mongwe; gomme re tla le bona ka masometharo a senyane.



*GO PHELENG, GO HWENG, GO BOLOKWENG,*  
*GO TSOGENG, GO TLENG* NST59-0329s  
(Living, Dying, Buried, Rising, Coming)  
MOLOKOLOKO WA MOLAETŠA WA PASEKA

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka mosong wa Lamorena la Paseka ge letšatši le hlaba, Matšhe 29, 1959, ka Tabarenekeleng ya Branham ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya maknete, gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme e phatlalatšwa ke Voice Of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2018 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE  
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)

## Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

[www.branham.org](http://www.branham.org)